


**Grade 1**



**TERM 1**



**HLXIT**



**WORKSHEET**



**PACK**



**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		a	a	m




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		m	a	m




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="596 633 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 633 1281 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1440 786 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1126 1440 1254 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>banana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span> </span> <span> </span> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	buba	bula	bana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	u
		baluni	buma	Bunu	bula
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>baluni</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bunu</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWARISA</b>	b	b	b
		bula	baluni	bulu
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>		






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWARISA</b>	b	u	b
		bolo	bana	baluni
	<b>DIROWA</b>	Tseko		






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWARISA</b>	u	b	u
		bula	bolo	baluni
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 damu	 caca	 hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 dulu	 homu	 cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	dulu		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma	delela		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="595 633 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 633 1281 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1440 786 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1126 1440 1254 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 damu	 caca	 hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 dulu	 homu	 cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.		
				a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.		
				m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	b
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	dulu		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma	delela		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		




**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="595 633 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 633 1281 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1440 786 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1126 1440 1254 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		a	a	m




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		m	a	m

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="595 633 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 633 1281 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1440 786 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1126 1440 1254 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	dulu		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma	delela		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema


Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.



**DIROWA**








cina








cema

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p>		
				
		o	o	

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p>		
				
		n	n	






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span> </span> <span> </span> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWARISA</b>	b	b	b
		bula	baluni	bulu
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>		






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWARISA</b>	b	u	b
		bolo	bana	baluni
	<b>DIROWA</b>	Tseko		






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWARISA</b>	u	b	u
		bula	bolo	baluni
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		




**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="596 633 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 633 1281 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1440 788 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1126 1440 1254 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	b
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	na	switwi	
	TWARISA	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	na	switwi	
	TWARISA	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	DIROWA	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	na	switwi	
	TWARISA	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	DIROWA	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 damu	 caca	 hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 dulu	 homu	 cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p>		
				
		o	o	

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p>		
				
		n	n	






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	buba	bula	bana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	u
		baluni	buma	Bunu	bula
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>baluni</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bunu</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**



**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**


	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	--	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	nomo			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	m	i	l	a
		c	i	l	a
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	b
		mona	oma	nomo	bulu
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="596 636 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 636 1278 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1442 788 1711">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1123 1442 1251 1711">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	dulu		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma	delela		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**


**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.			
		 <p>cina</p>		 <p>cema</p>	

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		a	a	m




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		m	a	m




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="595 633 884 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> <div data-bbox="1134 633 1281 936">  <p style="text-align: center;">o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="687 1440 786 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> <div data-bbox="1126 1440 1254 1709">  <p style="text-align: center;">n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	na	switwi	
	TWARISA	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	na	switwi	
	TWARISA	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	DIROWA	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	na	switwi	
	TWARISA	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	DIROWA	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 damu	 caca	 hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
		 dulu	 homu	 cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>i</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> </p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	nomo			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	m	i	l	a
		c	i	l	a
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	b
		mona	oma	nomo	bulu
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>baluni</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		a	a	m




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		m	a	m




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p>  		
		o	o	

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p>  		
		n	n	






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	buba	bula	bana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>bana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	u
		baluni	buma	Bunu	bula
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>baluni</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bunu</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p>		
				
		o	o	

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p>		
				
		n	n	






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		a	a	m




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.   		
		m	a	m




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p>			
		 o	 o		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p>			
		 n	 n		






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p style="text-align: center;">i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span> </span> <span> </span> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  m         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  m         </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		o	o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
		n	n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalaria swifaniso ebukwini ya wena.		
		 o	 n	 o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  baluni         </div> <div style="text-align: center;">  bula         </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	dulu		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma	delela		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			

**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			

**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema

	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			
---	---------------	---	--	--	--

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>comela</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>h</p> </div> </div>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>banana</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	

**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 3**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA			
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		a	a	a
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  a         </div> <div style="text-align: center;">  a         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		a	a	a	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.			
				a	a




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	a	a	a	
		m	m	m	
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.			
				m	m




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /m/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Jabu		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Ben		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>m</p> </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1 KOTARA  
YA 1**

**VHIKI 4**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Xikolo xa wena		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	a	a	a
		m	m	m
	DIROWA	Wena exikolweni		






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		o	o	o
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  o         </div> <div style="text-align: center;">  o         </div> </div>		

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2



	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /o/ebukwini ya wena.			
		 o		 o	

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni	
	TWARISA	o	o	o	o
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.			
		 n		 n	






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi sungulaka hi /n/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>n</p> </div> </div>		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu		

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Olwethu exikolweni		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	LANGUTA U VULA	hi	ya	exikolweni
	TWARISA	o	o	o
		n	n	n
	DIROWA	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.		
				
		o	n	o




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 5**





**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	a	m	o	n
		mona	nona	mama	nomo
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa mina			




**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	n	o	m	a
		oma	ma	mona	na
	<b>DIROWA</b>	Wena endyangu			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i	i
		i	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.</p>  <p>i</p>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
		i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /i/ ebukwini ya wena.  inki(ink)  i		

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l /ebukwini ya wena  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 		




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /l/ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Bongani		







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	Ndyangu wa ka va Bongani		

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  i         </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina
	<b>TWAKARISA</b>	i	i	i
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> <div style="text-align: center;">            </div> </div>		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 6**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	a	m	o	n
		i	l	mama	mona
	<b>DIROWA</b>	ndyangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	m	o	n	a
		n	o	n	a
	<b>DIROWA</b>	Manana u na mona			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	b
		bolo	bana	bula	banana
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>b</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bolo	buba	bula	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				bana	bula

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	u	u	
		baluni	buma	Bunu	
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.			
				baluni	Bunu






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	b	b	
		bula	baluni	bulu	buma
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>baluni</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>bula</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	
		bolo	bana	baluni	bula
	<b>DIROWA</b>	Tseko			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	u	b	u	
		bula	bolo	baluni	banana
	<b>DIROWA</b>	Makwavo wa Tseko			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bana	bolo	buba	baluni
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo		baluni	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndyangu	wa	mina	
	<b>TWARISA</b>	b	u	b	u
		bolo	banana	bana	bula
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		banana		bula	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 7**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	o	n	i	l
		b	u	nomo	lolo
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	o	l	o
		l	o	l	o
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa bolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalaria swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  d         </div> <div style="text-align: center;">  d         </div> </div>			






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	d	d	d
		dulu	damu	duma	dina
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>d</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	e	e	e
		delela	dema	dela	deda
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /e/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>e</p> </div> </div>			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	e
		damu	dema	dulu	delela
	<b>DIROWA</b>	Karabo, Tshupo na Cathy va twa ku hisa			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	e	d	e	d
		dela	duma	dema	dima
	<b>DIROWA</b>	Karabo wa khida			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		damu	dema	duma	dima
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu		dulu	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	d	e	d	a
		dulu	dumu	damu	dema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		duma		delela	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 8**







**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	a	l	b	u
		d	e	damu	lala
	<b>DIROWA</b>	ntlangu			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	b	u	l	a
		d	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	ntlangu wa netibolo			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>cema</p> </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	c	c	c
		caca	cina	cela	cema
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p>  <p>caca</p>  <p>comela</p>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p>  <p>h</p>  <p>h</p>			






## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		homu	huha	hada	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo wa /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>homu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>hele</p> </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hala	hima	hele
	<b>DIROWA</b>	maphaphatani			






## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	h	h	h
		hada	hina	huma	hela
	<b>DIROWA</b>	swinyenyana			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	c	h	c	h
		cina	comela	caca	cema
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		cina	comela	cema	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	Hi	tlanga	ehandle	
	<b>TWARISA</b>	h	c	h	c
		huha	hada	cema	cina
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele		




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 9**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	n	m	i
		b	e	hada
	<b>DIROWA</b>	nomo		






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	i	l
		c	i	l
	<b>DIROWA</b>	ndleve ya wena		




**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi
	<b>TWARISA</b>	m	o	n
		mona	oma	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /n/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  n         </div> <div style="text-align: center;">  n         </div> </div>		






## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	n	m	i	o
		b	e	hada	cela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /o/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>o</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	h	l	i
		caca	homu	lava	ibola
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /a/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>a</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  damu         </div> <div style="text-align: center;">  dulu         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dan			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ina	lolo	ma	buma
		hima	deda	nona	la
	<b>DIROWA</b>	Mudyondzisi wa Dan			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		bolo	cina	bula	




## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>				
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		homu	hele	caca	




**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO  
TIRHELA – XITSONGA GIREDI 1  
KOTARA YA 1**

**VHIKI 10**






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	d	e	c	h
		m	n	cela	hela
	<b>DIROWA</b>	ririmi			






**MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	c	e	l	a
		h	e	l	a
	<b>DIROWA</b>	matihlo ya wena			






**RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1**

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	caca	hele	cina	homu
		nomo	hada	bulo	mama
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /h/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  hele         </div> <div style="text-align: center;">  homu         </div> </div>			

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /c/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>cina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>caca</p> </div> </div>			

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /d/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>damu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>dulu</p> </div> </div>			




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	<p>Dirowa kutani u khalara swifaniso leswi nga na mpfumawulo /b/ ebukwini ya wena.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               banana         </div> <div style="text-align: center;">               bula         </div> </div>			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	ma	oma	dima	hima
		hala	bula	delela	dela
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo			







## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Buhlebendalo u tsanile			

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	nomo	lala	baluni	deda
		cela	hala	dina	nomo
	<b>DIROWA</b>	Dirowa u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		damu	caca	hele	

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>LANGUTA U VULA</b>	hi	na	switwi	
	<b>TWARISA</b>	dema	hala	cina	na
		mama	manana	bunu	hele
	<b>DIROWA</b>	Dirowa kutani u khalara swifaniso ebukwini ya wena.			
					
		dulu	homu	cina	